

Na osnovu člana 130. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i "Sl. list CG" br. 3/10) i člana 33. stav 1 tačka 50 a u vezi sa članom 115. Statuta opštine Berane ("Službeni list RCG-opštinski propisi", br. 21/04, 34/06 i "Sl. list CG" – opštinski propisi br. 6/11), Skupština opštine Berane na sjednici održanoj dana **22. 12. 2011.** godine, donijela je

O D L U K U
O USPOSTAVLJANJU PRIJATELJSTVA I SARADNJE OPŠTINE BERANE SA
OPŠTINOM ZAVIDOVIĆI IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Opština Berane uspostavlja odnos prijateljstva i saradnje sa opštinom Zavidovići iz Bosne i Hercegovine.

Član 2

Ovlašćuje se Predsjednik opštine Berane da potpiše Sporazum o prijateljstvu i saradnji sa opštinom Zavidovići iz Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG".

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE

Broj: 02-030-348
Berane, 23. 12. 2011. god.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
Samir Agović,s.r.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 130 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05,13/06 i "Sl. list CG" br. 3/10), kojim je propisano, da opština može u okviru svojih nadležnosti slobodno saradivati sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Članom 33. stav 1 tačka 50 Statuta opštine Berane("Sl. list RCG-opštinski propisi br. 21/04, 34/06 i "Sl. list CG" – opštinski propisi br. 6/11) propisano je da Skupština odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja, a članom 115 Statuta opštine Berane("Sl. list RCG-opštinski propisi br. 21/04, 34/06 i "Sl. list CG" – opštinski propisi br. 6/11)) propisano je da, Opština ostvaruje saradnju sa drugim gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu u oblastima od zajedničkog interesa u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i da Odluku o saradnji donosi Skupština opštine.

Opština Zavidovići podnijela je inicijativu za uspostavljanje trajne prijateljske saradnje i drugih oblika saradnje sa opštinom Berane u septembru mjesecu ove godine, nakon čega je opština Berane dostavila povratnu informaciju i mišljenje po predmetnoj inicijativi.

Općinsko vijeće Zavidovići na 39. sjednici održanoj 23. i 24. novembra 2011. godine, donijelo je Odluku o uspostavljanju prijateljstva i suradnje općine Zavidovići, Bosna i Hercegovina, sa opštinom Berane, Republika Crna Gora.

Razlog za donošenje ove odluke je povezivanje opštine Berane i opštine Zavidovići čime se pruža mogućnost boljeg upoznavanja i zbližavanja u narednom periodu a posebno u cilju uspostavljanja privredne, kulturne, sportske, turističke saradnje i drugih oblika saradnje od zajedničkog interesa.

Predlažemo da prihvatite odluku kao u tekstu predloga.